



## **basic education**

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

# **TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2013**

**KEREITI 1**

**SETSWANA PUO YA GAE**

**SEKAO SA DIPOTSO**

**Sekao se na le ditsebe di le 20, ntle le letlharekapeso.**

## DIKAELO TSA GO DIRISA DIKAO TSA DIPOTSO

### 1. O ka dirisa jang dikao tsa dipotso

Le fa dikao tsa makwalopotsa a mophato le serutwa a rulagantswe go nna kompa e le nngwe, barutabana ga ba a tshwanelo go neela barutwana kompa yotho go e araba ka gangwe. **Barutabana ba tshwanetse go tlhopha dipotso go tswa mo dikaong tsa makwalopotsa a a maleba le thuto e e rulaganyeditsweng nako nngwe le nngwe e e neilweng.** Dipotso tsa dikao tsa makwalopotsa a teko kgotsa setlhophsa sa dipotso se se kgonagalang se se tlhophilweng ka kelotlhoko, di ka dirisiwa mo dikgatong tse di farologaneng tsa go ruta le go ithuta jaana:-

1.1 Kwa tshimologong ya thuto jaaka tekotheo go supa bokgoni le makoa a morutwana. Tshupo e tshwanetse go isa kwa pegelong e e bonako go barutwana le go tlhama dithuto tse di maleba tse di buang ka makoa a a supilweng le go tiisa bokgoni. Dikao tsa dipotso di ka neelwa jaaka tirogae go boloka nako ya go ruta mo phaposing.

1.2 Ka nako ya dithuto tsa **teko e khutswane e e tlhomameng** go lekola gore barutwana ba tlhabolola kitsa e e sololetseng le bokgoni fa serutwa se tsweletswa pele go netefatsa gore ga gona morutwana yo o salelang kwa morago.

1.3 Kwa pheletsong ya serutwa kgotsa dithuto tse di latelanang e diriswa jaaka **teko e e sobokantsweng/teko ya kwa bokhutlong** go lekola gore a barutwana ba bona poelo ya go tlhaloganya e e lekanengle gore ba ka dirisa kitsa le bokgoni bo ba bo fitheletseng mo thutong e e konoseditsweng. Go neela barutwana **pegelo** ka nako gangwe fa morutabana a santse a akanya gore go na le dikarolo dingwe tsa thuto tse di batlang go lebelelwga gape kgotsa go **tiisetsa** kitsa le bokgoni jo borileng.

1.4 Mo dikgatong tsotlhobonsha barutwana ditogamano tse di farologaneng tsa go lekola kgotsa go botsa dipotso.  
Sk go arabiwa jaang dipotso tse di nang le dikarabo tse dints/mmalwa, tse di bulegileng, tsa tsibogelo ka bona, tsa dikarabo tse dikhutswane.jj

Fa diteko phekolo tse ditlhomameng di le dikhutswane fa go lebelelwga nomoro ya dipotso tse di akaraditsweng, teko ya kwa bokhutlong e tla akaretsa dipotso tse dints go tswa kwa tekong e e tletseng mme go ikaegilwe ka tiro e e setseng e dirilwe ka nako eo. Selo se se botlhokwa ke go netefatsa gore barutwana ba bona katiso e e lekaneng go tsibogelo teko e e tletseng ya teko ya ikatiso ya. Teko ya ngwaga le ngwaga ya bosetshaba (ANA)

### 2. Memorantamo kgotsa kaedi ya go araba dipotso


Sekao tota se se tlhophegileng sa tsibogo e e sololetseng se neilwe mo potsong nngwe le nngwe ya kaedi mo tekong le ya tlhatlhobo ya ngwaga le ngwaga ya bosetshaba ya sekai. Barutwana ba tshwanetse go itse gore memorantamo ga o kitla o akaretsa dilo tsotlhobon. Memorantamo o neela feela motheo ka bophara ba tsibogelo e e sololetseng mme barutabana ba tshwanetse go lebisa le go neela mophato mo kgethong e e amogelesegang le dipharologanyo tsa tsibogo e e amogelesegang tse di neetsweng ke barutwana.

### 3. Kakaretsa ya Kharikhulamo


Go botlhokwa thatathata gore kharikhulamo e diriwe ka botlalo mo phaposing nngwe le nngwe. Dikaedi tsa kereite nngwe le nngwe ga di a emela kharikhulamo yotlhobon. Ke **kemedi** ya kitsa e e botlhokwa le bokgoni fela mo tirong e e akaretsang kotara 1,2 le 3 ya ngwaga wa sekolo.

1.1 Lebelela ditshwantsho tse di fa tlase.

Kwala modumo wa tlhaka ya ntlha mo setshwantshong sengwe le sengwe.




.....



.....


1.2 Kwala modumo o o mo magareng wa ditshwantsho tse di fa tlase.



b...se

n...a

- 1.3 Kwala tlhaka ya modumo wa bofelo mo setshwantshong sengwe le sengwe mo dibolokong.



kats...


bola...

- 2.1 Tlhopa mo mafokong a a mo lebokoseng.

koloi

ntlo

tafole




.....

.....

2.2 Thala mola go bontsha lefoko le le tsamaisanang le setshwantsho.

Tlhopa go tswa mo mo mafokong a a mo lebokoseng.




tlola	palama	taboga
-------	--------	--------

2.3 Tshwaya ka (**x**) mo lebokosong go bapa le mafoko a ditshwantsho tse pedi tse.

Tlhopa go tswa mo mafokong a.

katse	
kolobe	
hutshe	
kgomo	



Buisa kgang mme o arabe dipotso tse di fa tlase.

Tumi o na le ntšwa e e botlhale. Leina la ntšwa ya gagwe ke Max. Max e rata go tshameka ka bolo. Tumi o e latlhelela bolo, gore Max a e mmusetse. Ka letsatsi lengwe, Max a latlhaga ka gonne o ne a latetse tsala ya gagwe. Tumi a lebelela gotlhe go mmatla. A tsamaya seterata kwa le kwa. A goa gore Max a boele gae. A bona Max. E ne e le kwa phakeng. E ne e itumeletse go bona Tumi.

- 3.1 Tshwaya ka (**x**) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.

Tlhopa leina le le maleba la kgang e.

Tumi o ya kwa sekolong	
Max o tshameka ka ditshamekiswa	
Tumi le ditsala tsa gagwe	
Tumi le ntšwa ya gagwe, Max	

3.1.1 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Leina le le maleba la kgang e ke: 'Tumi le ... ya gagwe '

A rre

B setshamekiswa

C mme

D ntšwa

3.1.2 Tshwaya ka (**x**) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.

Leina le le siameng la kgang e ke 'Tumi le ntswa ya gagwe.'

ee	
nnyaa	

3.2 Tshwaya ka (**x**) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.

Kgang e ka ga mang?

Tumi le ntšwa ya gagwe.	
Tumi le bolo ya gagwe.	
Tumi le mme wa gagwe.	
Tumi le tsala ya gagwe.	

3.2.1 Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Seratwana sa ga Tumi ke ...

A katse

B ntšwa

C kolobe

D kgogo

3.2.2 Tlhopa lefoko le le nepagetseng.

Le kwale mo moleng.

Kgang ke ka ga Tumi le .....


Max	Maki
-----	------

3.3 Bontsha tatelano ya ditiragalo e e nepagetseng mo kgannyeng. Nomora ka 1- 3 mo mabokosong go bontsha tatelano e e nepagetseng.

Max o latlhegile.	
Tumi le Max ba ne ba tshameka ka bolo.	
Tumi o bone Max mo phakeng.	


#### 3.3.1 Lebelela ditshwantsho.

Nomora ka 1- 3 mo mabokosong go bontsha tatelano e e nepagetseng ya kgang.



3.3.2 Tlhopa bofelo j o bo nepagetseng.

Baya (3) mo lebokoseng le o le tlhopileng.



4. Tshwaya ka (**x**) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng.

Max o ne a latlhegile ka gonne ...

o ne a le kwa phakeng.	
o ne a lateletse tsala.	
o latlhegetswe ke tsela go boela gae.	
setswalo se ne se butswe.	

4.1 Sekeletsatlhaka ya karabo e e nepagetseng.

Tumi o latlhetselo bolo ka gonu ...

A o ne a le phakeng.

B o tla latlhela thata.

C Max o rata go tshameka ka yona.


D ke nako ya go ya gae.

4.2 Tshwaya ka (x) mo lebokosong la karabo e e nepagetseng go feleletsatlhaka polelo.

	o ne a itumetse.
Tumi o goeletsatlhaka Max ka gonu ...	o ne a tshwerwe ke tlala.
	e ne e le nako ya go ya gae.
	o ne a le kwa phakeng.


5.1 Dirisa dingwe tsa ditlhaka go aga mafoko ka setshwantsho.

e	t	r	a	e	p
---	---	---	---	---	---




.....

5.2 Kwala ditlhaka ka tatelano e e nepagetseng go bopa lefoko.  
Kwala lefoko mo moleng.




5.3 Kwala lefoko mo moleng.


Se ke .....




6. Sekeletsa tlhaka mo godimo ga lerapo le le telele.

A	B	C	D
			

6.1 Sekeletsa setlhare se se telele thata.





6.2 Thala bebetsididi e kgolo thata go di feta tsotlhe.



7.1 Tlatsa modumo o o nepagetseng wa setshwantsho sengwe le sengwe mo moleng o o fa tlase.


gw	tsh	tl	lw
----	-----	----	----




.....upanako

se .....agwa

7.2 Kwala medumo ya ditshwantsho tse.




.....ekakaie



.....oropa

7.3 Tshwaya ka (**x**) mo lebokosong la medumo ya ditshwantsho tse pedi tse.

t	
tl	
f	
sh	



...olaga



...erebe

8.1 Kwalolola polelo ka nepo o dirisa tlhakagolo le khutlo.

ditsala di tsamaya kwa phakeng

.....

8.2 Sekeletsa tlhakagolo le khutlo mo polelong.

Basimane le basetsana ba rata go tshameka.

8.3 Tshwaya ka (x) mo lebokoseng la polelo e e nang le tlhakagolo le khutlo.

Jabu o taboga ka bonako.	
j abu o taboga ka bonako	

9.1 Leina ke leina mo polelong.

Tlhopa leina le le nepagetseng go feleletsa polelo.


pensele	buka	kherayone	pene
---------	------	-----------	------

Barutwana ba rata go buisa .....

9.2 Leina ke leina mo polelong.

Tshwaya ka (x) mo lebokoseng la leina le le nepagetseng.

Ngwana o rata go ja .....



mašwi	
matute	
semonamone	
metsi	

9.3 Leina ke leina mo polelong.

Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng.

..... o rata go buisa.

A tlola

B kwala

C tsamaya

D mmemogolo

9.4 Leina ke leina mo polelong.


Sekeletsa leina mo polelong.

Bongi o buisa dibuka.

10.1 Kwala dipolelo.

10.1.1 Kwala mafoko a ka tatelano e e nepagetseng go dira polelo.

ntšwa	bonako.	e	ka	taboga
-------	---------	---	----	--------



10.1.2 Dirisa mafoko a a fa tlase go bopa polelo.

Mpho      ditsala      le      tsa      botlhokwa      Thabo      ke


10.1.3 Thala mela go tswa mo mabokoseng a a fa tlase o nyalanye mafoko le polelo.

Botala	se	segwagwa	Se
--------	----	----------	----

Segwagwa se se botala.

10.2 Lebelela setshwantsho.

10.2.1 Kwala bonnye dipolelo tse **pedi** ka ga setshwantsho.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.2.2 Lebelela setshwantsho. Kwala dipolelo tse **pedi** ka ga sona.



10.2.3 Lebelela setshwantsho. Kwala dipolelo tse **pedi** ka ga sona.

